

Monateng Kapele

Trad. Southern Sotho hymn

Soprano
Mo na teng ka-pe - le Re-se re tla ko-pa-na bo-hle Mo na

Alto
Mo na teng ka-pe - le Re-se re tla ko-pa-na bo-hle Mo na

Tenor
Mo na teng ka-pe-le Re-se re tla ko-pa-na bo-hle Mo na teng

Bass
Mo na teng ka-pe - le Re-se re tla ko-pa-na bo-hle Mo na

5
S.
teng ka-pe - le Re se re tla ko-pa-na bo - hle Mot-se

A.
teng ka - pe - le Re se re tla ko-pa-na bo - hle Mot-se

T.
Mo-na-teng ka-pe-le Re se re tla ko-pa-na bo - hle Mot-se

B.
teng ka-pe - le ka-pe-le Re se re tla ko-pa-na bo - hle Mot-se

9
S.
oo re o hlo-lo-het soeng Re se re o bo-na pe-ja - na Le-ha

A.
oo re o hlo-lo-het soeng Re se re o bo-na pe-ja - na Le-ha

T.
oo re o hlo-lo-het soeng Mo-na-teng re o bo-na pe-ja - na Mo-na-teng Le-ha

B.
oo re o hlo-lo-het soeng Mo-na-teng re o bo-na pe-ja - na Le-ha

13

S. ma-ran-yan'a sa le teng O se o hla-hi-le oa khan-ya

A. ma-ran-yan'a sa le teng O se o hla-hi-le oa khan-ya

T. ma-ran-yan'a sa le teng Mo-na-teng o hla-hi-le oa khan-ya Mo-na-teng

B. ma-ran-yan'a sa le teng Mo-na-teng o hla-hi-le oa khan-ya

Monateng (monateng) kapele (kapele)
 Re se re tla kopana bohle
 Monateng, (monateng) kapele (kapele)
 Re se re tla kopana bohle

Motse oo re o hlolohetsoeng (monateng)
 Re se re o bona pejana (monateng)
 Leha maranyan'a sa le teng (monateng)
 O se o hlahile, oa khanya (monateng)

It is wonderful/pleasant, soon, we will all meet together.
 That city we have longed for, we are seeing it nearby.
 The Father is waiting for us there, seats have been prepared for us.